



**GLAVNI GRAD - PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I SARADNJI SA CIVILNIM DRUŠTVOM**

PROGRAM RADA

ZA 2025. GODINU

Podgorica, januar 2024. Godine

Na osnovu člana 32 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21, 05/22, 30/23 i 42/23), a u vezi sa Uputstvom gradonačelnice o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu br. 01-018/23-9540 od 22. novembra 2023. godine, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, po pribavljenoj saglasnosti gradonačelnika, Rješenje br.01-018/25-292/1 od 22.januara 2025.godine, donosi -

PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU

UVOD

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i zadaci koje će Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Sekretarijat) obavljati tokom 2025. godine. Program je koncipiran u skladu sa čl. 66, 67, 68 i 69 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21, 05/22, 30/23 i 42/23) kojima su utvrđene grupe poslova koje se obavljaju u lokalnoj upravi Glavnog grada, zavisno od vrste, složenosti, prirode i povezanosti poslova.

Sekretarijat u skladu sa nadležnostima utvrđenim članom 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, planira **ostvarenje specifičnih ciljeva** u sljedećim domenima:

1. Profesionalna uprava – Strateško upravljanje ljudskim resursima

- Profesionalno, redovno i pravovremeno funkcionisanje službi u skladu sa pozitivnim propisima i uvedenim internim procedurama;
- Kontinuirano unaprjeđenje ljudskih resursa u Glavnom gradu kroz relevantne obuke i mentorstvo do potpunog transfera potrebnih kompetencija u specifičnim oblastima;
- Digitalizacija kadrovske evidencije koji podrazumijeva uvođenje savremenog softverskog rješenja za upravljanje kadrovskim procesima radi povećanja efikasnosti i transparentnosti;
- Pouzdani i ažurirani registri u nadležnosti Sekretarijata;
- Transparentna i proaktivna komunikacija sa građanima i građankama, posebno mladih.

2. Funkcionalne mjesne zajednice – participacija građana i građanki

- Jačanje uloge mjesnih zajednica kroz usvajanje nove odluke;
- Pokretanje projekta participativnog budžetiranja u namjenjanje tri mjesne zajednice kako bi se građani direktno uključili u odlučivanje o lokalnim prioritetima;
- Digitalizacija mjesnih zajednica – postavljanje platforme za online komunikaciju između mjesnih zajednica i građana kako bi se olakšalo podnošenje inicijativa i zahtjeva;
- Unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta za rad mjesnih zajednica.

3. Podgorica – Prijestonica mladih-međunarodna saradnja i bolja infrastruktura za mlade

- Razvoj međuresorne saradnje unutar službi Glavnog grada radi koordinisane organizacije događaja i prilika za mlade, i uopšte unapređenja položaja mladih u Podgorici;
- Razvoj infrastrukture i kapaciteta radi sprovođenja aktivnosti omladinskog rada i neformalnog obrazovanja, odnosno ostvarivanja ciljeva strategije i planova za mlade;
- Uspostavljanje mehanizama za učešće mladih u radu Sekretarijata, a posebno Kancelarije za mlade;
- Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti mladih;
- Unapređenje vještina i kompetencija mladih kroz realizaciju dugoročnih aktivnosti i projekata.

4. Edukacija o zakonodavstvu i standardizacija internih procedura

- Donošenje pravilnika koji će unaprijediti funkcionisanje Glavnog grada u pogledu izrade i primjene propisa;
- Organizovati obuke za članove mjesnih zajednica i za zainteresovane građane o zakonima i drugim aktima kojima se uređuje način rada lokalne samouprave.

U skladu sa definisanim ciljevima, Sekretariat za 2025. godinu planira realizaciju sledećih poslova:

I. POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI

I.I. RAZVOJNA GRUPA POSLOVA

1. Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade Glavnog grada

U skladu sa članom 14 stav 1 Zakona o mladima („Službeni list CG”, br. 25/19 i 27/19), Glavni grad je dužan da doneše Lokalni akcioni plan za mlade za period važenja akcionog plana koji Ministarstvo donosi za sprovođenje Strategije za mlade, najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Lokalni akcioni plan za mlade sadrži mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, radi ostvarivanja interesa i potreba mladih.

Vlada Crne Gore donijela je Strategiju za mlade za period 2023 – 2027. godine. U toku 2024. godine u skladu sa dinamikom izrade nacionalnog akcionog plana za mlade, pripremljen je Lokalni akcioni plan za mlade za period 2025.-2026. godine, koji je u skladu sa Zakonom o mladima, dostavljen Ministarstvu, radi davanja mišljenja o njegovoj usaglašenosti sa strategijom i nacionalnim planom. Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja, isti je krajem godine upućen gradonačelnici radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Akt: Za Gradonačelnika i Skupštinu;

Obradivač: Sekretariat;

Nosilac posla: Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom;

Rok: I kvartal.

2. Predlog plana obuka lokalnih službenika i namještenika za 2026. godinu

Članom 58 stav 1 tačka 21 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) propisano je da predsjednik opštine donosi godišnji plan obuka

lokalnih službenika i namještenika, dok je članom 130 stav 2 istog zakona propisano da opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, odnosno namještenika donosi Uprava za kadrove, u skladu sa godišnjim planom obuka koji donosi predsjednik opštine.

Kako su članom 146 stav 1 Zakona o lokalnoj samopravi propisani poslovi jedinice za upravljanje ljudskim resursima, u koje spadaju, između ostalog i drugi poslovi iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima, te se stvorila obaveza Sekretarijata za izradu predloga navedenog godišnjeg plana obuka.

Akt: za Gradonačelnika

Obradivač: Sekretarijat

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Rok: IV kvartal

3. Predlog kadrovskog plana za organe lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe Glavnog grada za 2025. godinu

Članom 58 stav 1 tačka 19 i članom 144 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsjednik opštine donosi kadrovski plan, te da se on donosi u cilju upravljanja ljudskim resursima u opštini i da se njime planira broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada opštine.

Kadrovska plan se donosi za kalendarsku godinu u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta opštine.

Nadležnost za sačinjavanje Predloga kadrovskog plana sadržana je u članu 146 stav 1 alineja 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da jedinica za upravljanje ljudskim resursima vrši poslove koji se odnose na predlaganje kadrovskog plana za organe lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe.

Akt: za Gradonačelnika

Obradivač: Sekretarijat

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Rok: I kvartal

4. Lokalna strategija za upravljanje ljudskim resursima

Cilj donošenja lokalne strategije za upravljanje ljudskim resursima je postizanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti u Glavnom gradu sa jednakim mogućnostima, omogućavanjem dostojanstvenog rada, uz kontinuiran razvoj znanja i vještina i veću socijalnu uključenost.

Pravni osnov za donošenje strategije radi ostvarivanja poslovnih ciljeva sadržan je u članu 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list CG" broj 75/28). Nadležnost za donošenje strategije sadržana je u članu 146 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim su propisani poslovi jedinice za upravljanje ljudskim resursima, u koje spadaju, između ostalog i drugi poslovi iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima, kao i u članu 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada.

Akt: Za Gradonačelnika i Skupštinu

Obradivač: Sekretarijat

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Rok: III kvartal

5. Operativni program razvoja mjesnih zajednica za period 2025 - 2026 godina

U prethodnom periodu mjesne zajednice značajno su izgubile svoju primarnu ulogu, kao i povjerenje građana u iste. S tim u vezi neophodno je uraditi detaljnu analizu, identifikovati konkretnе korake za unapređenje usluga mjesnih zajednica, digitalizovati i unaprijediti organizaciju rada, decentralizovati poslove kroz ostvarivanje saradnje mjesnih zajednica sa organima i preduzećima, povećati učešće građana, a posebno mladih i žena, odnosno utvrditi jasne ciljeve koji će omogućiti ostvarivanje pozitivnih promjena.

Mjesne zajednice kao segment lokalne samouprave veoma su važne za njeno funkcionisanje, posebno na terenu. Predstavljaju sponu između građana i nadležnih organa i raspolažu preciznim, bitnim i blagovremenim informacijama, često od ključne važnosti za uspjeh u radu lokalne samouprave.

Pravni osnov za donošenje plana sadržan je u članu 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, dok je nadležnost za donošenje sadržan u članu 5 stav 1 tačka 6 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada.

Akt: Za Gradonačelnika

Obrađivač: Sekretarijat

Nosilac posla: Sektor za mjesnu samoupravu,
građanska stanja i administrativno tehničke poslove

Rok: II kvartal

I.II. NORMATIVNO – PRAVNA GRUPA POSLOVA

1. Predlog Odluke o mjesnim zajednicama

U procesu realizacije i sprovođenja važeće Odluke o mjesnim zajednicama ("Službeni list CG – opštinski propisi" broj 20/21) utvrđeno je da određene odredbe nisu u praksi primjenljive zbog čega do danas nisu uspostavljeni organi mjesnih zajednica, kao ni budžet, a što predstavlja osnovni uslov za funkcioniranje i rad mjesnih zajednica.

Tokom 2023. godine sproveden je postupak prethodnog konsultovanja građana i donijet Izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja u postupku donošenja odluke o mjesnim zajednicama objavljen 11. oktobra 2023. godine.

Tokom 2024. godine formirana je radna grupa sastavljena od stručnih lica i predstavnika odborničkih klubova za izradu novog teksta Odluke o mjesnim zajednicama. Nakon izrade teksta sprovedena je javna rasprava, nakon čega je objavljen izvještaj sa javne rasprave. Nacrt odluke upućen je gradonačelnici u septembru 2024. godine radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Pravni osnov za donošenje Odluke o mjesnim zajednicama sadržan je u članu 153 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 137 stav 3 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 8/19, 20/21 i 49/22).

Akt: Za Gradonačelnika i Skupštinu;

Obrađivač: Sekretarijat;

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: I kvartal.

2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pečatima Glavnog grada

Kako odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 08/19, 20/21 i 49/22) nije predviđeno postojanje mjesnih centara, neophodno je važeću Odluku o pečatima Glavnog grada uskladiti u tom dijelu sa zakonom i statutom.

Početkom aprila 2024. godine obrazovana je radna grupa za izradu radnog teksta odluke. Radni tekst odluke upućen je u septembru gradonačelnici radi utvrđivanja nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pečatima Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 16719 i 37/21) i stavljanja u skupštinsku proceduru.

Akt: Za Gradonačelnika i Skupštinu;

Obradivač: Sekretarijat;

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove

Rok: I kvartal.

3. Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pružanju pravne pomoći

Skupština Glavnog grada – Podgorice donijela je Odluku o pružanju pravne pomoći („Službeni list CG – opštinski propisi”, broj 31/19), kojom se uređuju uslovi i način pružanja pravne pomoći građanima Glavnog grada, utvrđuje visina naknade i uređuju druga pitanja od značaja za pružanje pravne pomoći.

Kako se u praksi pokazalo da ne postoji interesovanje od strane građana za pružanje navedenih usluga, a u smislu odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ne postoji mogućnost pružanja besplatne pravne pomoći građanima, navedenu odluku je potrebno staviti van snage.

Akt: za Gradonačelnika i Skupštinu;

Obradivač: Sekretarijat;

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove

Rok: II kvartal.

4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

U cilju bolje obaviještenosti i većeg angažovanja lokalnog stanovništva u postupku donošenja odluka od neposrednog i zajedničkog interesa, ukazala se potreba za izradom izmjena i dopuna Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Službeni list CG – Opštinski propisi" broj 31/19).

Naime, budući da su u pitanju akti koji su od interesa za lokalno stanovništvo, a imajući u vidu značaj koji u postupku izrade nacrta tih akata mogu imati njihove sugestije i predloge, navedenu odluku je potrebno izmijeniti i dopuniti u dijelu koji se odnosi prevashodno na prethodno konsultovanje građana.

Pravni osnov za izradu izmjena i dopuna sadržan je u članu 166 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 142 stav 3 Statuta Glavnog grada kojima je propisano da skupština posebnom odlukom utvrđuje način i postupak učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

Početkom aprila 2024. godine obrazovana je radna grupa koja je pripremila radni tekst odluke i isti je krajem godine upućen gradonačelnici radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Akt: Za Gradonačelnika i Skupštinu.

Obradivač: Sekretariat.

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: I kvartal.

5. Predlog odluke o davanju na kratkoročno korišćenje službenih prostorija mjesnih zajednica bez naknade

Članom 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 54 stav 1 tačka 12 Statuta Glavnog grada propisano je da Skupština Glavnog grada raspolaže nepokretnom imovinom osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina.

Primjenom važeće odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada bez naknade ("Službeni list CG – opštinski propisi" broj 40/19) u praksi su se pokazale manjkavosti iste u dijelu odredbi koje se odnose na lica i period davanja na korišćenje, s toga je u tom dijelu potrebno izmijeniti i dopuniti.

Početkom aprila 2024. godine obrazovana je radna grupa koja je pripremila radni tekst odluke. U decembru 2024. godine sprovedena je javna rasprava, pripremljen izvještaj i ista je upućena gradonačelnici radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Akt: za Gradonačelnika i Skupštinu;

Sekretarijat;

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: I kvartal

Obradivač:

6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu funkcionisanja Omladinskog kluba glavnog grada – Podgorice

Pravni osnov za donošenje za Odluke o osnivanju i načinu funkcionisanja omladinskog kluba sadržan je u članu 26 stav 3 Zakona o mladima ("Službeni list CG", br. 25/19 i 27/19), kojim je propisano da način funkcionisanja omladinskih servisa, uslovi i postupak ustupanja omladinskih servisa, uslovi i postupak sprovođenja javnog poziva za povjeravanje administrativno-tehničkih poslova, kao i bliži kriterijumi za subjekte iz člana 3 ovog zakona koji sprovode omladinsku politiku, propisuje Ministarstvo, odnosno opština.

Nadležnost Sekretarijata za vršenje ovih poslova nalazi se u članu 5 tačka 9 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada

Tokom 2024. godine, prilikom sprovođenja javnog poziva za izbor administratora u omladinskom klubu utvrđeno je da pojedini obrasci nijesu u potpunosti usklađeni sa tekstrom odluke, kao i da određene odredbe treba dodatno razraditi kako bi se precizirali uslovi i način obavljanja administrativno tehničkih poslova u omladinskom klubu.

Akt: za Gradonačelnika i Skupštinu

Obradivač: Sekretarijat

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove

Rok: III kvartal

Medija plan

Javna rasprava: elektonska, pisana i usmena;

- objavljivanje obavještenja o javnoj raspravi, nacrta akta i programa javne rasprave najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju, na internet stranici, na oglasnoj tabli i sl. najmanje 3 dana prije početka javne rasprave;
- obaveza izrade Analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA).

7. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

Članom 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 54 stav 1 tačka 12 Statuta Glavnog grada propisano je da Skupština Glavnog grada raspolaže nepokretnom imovinom osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina.

Primjenom važeće Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 47/20 i 09/22) u praksi su se pokazale manjkavosti iste u dijelu odredbi koje se odnose na obavezu organa i službi da javne pozive sprovode u skladu sa navedenom odlukom.

Akt: za Gradonačelnika i Skupštinu;

Obrađivač: Sekretarijat;

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: III kvartal.

Medija plan

Javna rasprava: elektonska, pisana i usmena;

- objavljivanje obavještenja o javnoj raspravi, nacrta akta i programa javne rasprave najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju, na internet stranici, na oglasnoj tabli i sl. najmanje 3 dana prije početka javne rasprave;
- obaveza izrade Analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA).

8. Davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti

Zavisno od aktivnosti organa na pripremanju propisa iz nadležnosti Glavnog grada, odnosno aktivnosti na usaglašavanju postojećih propisa sa zakonskim i podzakonskim propisima za upravne oblasti za koje su osnovani, Sekretarijat će, saglasno svojim ovlašćenjima utvrđenim članom 5 stav 1 tačka 3 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, kroz pravna mišljenja, uticati na njihov kvalitet, s ciljem da se na osnovu njih stvore uslovi za efikasan i kvalitetan rad organa uprave Glavnog grada i funkcionisanje sistema lokalne samouprave u cijelini.

Nosilac Posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: kontinuirano.

9. Davanje mišljenja na predloge programa rada organa uprave i službi

U skladu sa članom 7 stav 1 Uputstva Gradonačelnice o izradi godišnjeg programa rada i izveštaja o radu broj 01-018/23-9540 od 22. novembra 2023. godine, Sekretarijat daje

mišljenja o normativno-pravnoj usaglašenosti predloga programa rada organa uprave i navedenog uputstva.

Donosilac programa dužan je da predlog programa rada dostavi Sekretarijatu najmanje deset dana prije isteka roka za njegovo donošenje.

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: novembar - decembar 2025. godine.

10. Izrada inicijativa za izmjene i dopune i izjašnjenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima za koje je Sekretarijat osnovan

Nadležnost za obavljanje ovih poslova propisana je članom 5 stav 1 tačka 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada kojim je propisano da Sekretarijat vrši poslove uprave koji se odnose na izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan.

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: Kontinuirano.

11. Ažuriranje Vodiča za slobodan pristup informacijama u posjedu Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Članom 11 st. 1 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG”, br. 44/12 i 30/17) utvrđena je dužnost Sekretarijata da sačini, objavi na internet stranici i redovno ažurira vodič za pristup informacijama u svom posjedu, ažuriranje se vrši najmanje jednom godišnje, odnosno u roku od 30 dana od dana promjene vrste informacija u posjedu i podataka od značaja za pristup informacijama.

Nosilac posla: Sektor za normativu i lična stanja;

Rok: februar 2025.godine.

12. Izrada internih procedura i uputstava

Pravni osnov za donošenje plana sadržan je u članu 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru kojim je propisano da je rukvodilac subjekta dužan da obezbijedi uspostavljanje unutrašnjih kontrola utvrđivanjem internih pravila i procedura i sprovođenje kontrola, u skladu sa ovim zakonom. U skladu sa nadležnostima utvrđenih u članu 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada tokom 2025. godine uspostaviće se procedure iz sljedećih oblasti:

- Interno pravilo o načinu, postupku i bližim uslovima za sprovođenje omladinske politike u Glavnom gradu.

Nosilac posla: Sektor za normativu i lična stanja;

Rok: I kvartal.

13. Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji Glavnog grada-Podgorice

U skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18, 003/20, 092/22), Odlukom o naseljima i granicama naselja na teritoriji Glavnog grada, ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 011/16), Skupština Glavnog grada donosi Odluku o matičnim područjima na teritoriji Glavnog grada -Podgorice. Ovom odlukom određuju se matična područja i sjedišta matičnih područja u kojima se vode matične knjige na teritoriji Glavnog grada-Podgorice.

Akt za: Skupštinu

Obrađivač: Sekretarijat

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove u saradnji sa Odjelenjem za građanska stanja

Rok: IV kvartal

I.III. STRUČNO - IZVRŠNA GRUPA POSLOVA

1. Vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Pravni osnov za vođenje postupka, odnosno rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama sadržan je u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama i članu 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, dok su sam postupak i vrste informacija u posjedu bliže uređeni Vodičem za pristup informacijama u posjedu Sekretarijata.

Nosilac posla: Ovlašćeno lice za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Rok: kontinuirano

2. Vođenje postupka za uspostavljanje saradnje i partnerstva Glavnog grada i nevladinih organizacija

Pravni osnov za vođenje postupka za uspostavljanje saradnje i partnerstva Glavnog grada i NVO sadržan je u Odluci o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija („Službeni list CG – opštinski propisi”, broj 31/19).

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: kontinuirano.

3. Vođenje postupaka u izvršavanju Odluke o pečatima Glavnog grada

Pravni osnov za vođenje navedenih postupaka sadržan je u članu 5 tačka 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada.

Takođe, članom 10, članom 11 stav 3 i članom 22 stav 1 Odluke o pečatima Glavnog grada („ Službeni list CG – opštinski propisi”, br. 16/19 i 37/21) propisano je da pečat izrađuje privredni subjekat registrovan za obavljanje poslova izrade pečata koga ovlasti organ lokalne uprave Glavnog grada nadležan za poslove obezbjeđenja pečata za potrebe organa i službi Glavnog grada, te da nadležni organ donosi rješenje o izradi pečata i dostavlja ga pečatoreznici, kao i da uništavanje pečata vrši komisija koju obrazuje starješina nadležnog organa.

Nosilac posla: Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove;
Rok: kontinuirano.

- 4. Koordiniranje radom MZ i vođenje registra mjesnih zajednica; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga Sekretarijata; učešće u organizaciji zbora građana, vođenje zapisnika na zboru građana; kontrola postupka sazivanja, održavanja zbora i donošenja odluka i sačinjavanje izvještaja; izrada izvještaja o radu i funkcionisanju MZ; nadzor nad sprovođenjem Odluke o mjesnim zajednicama**

Pravni osnov za vršenje ovih poslova sadržan je u članu 154 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da u mjesnoj zajednici građani odlučuju i učestvuju u odlučivanju o ostvarivanju lokalnih potreba i interesa u oblastima: uređivanja naselja, stanovanja, zaštite potrošača, kulture, fizičke kulture, zaštite i unaprjeđivanja životne sredine, kao i drugim oblastima života i rada, u skladu sa statutom. Takođe navedeno pitanje biće detaljnije uređeno novom Odlukom o mjesnim zajednicama.

Nosilac posla: Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove;
Rok: kontinuirano.

- 5. Sprovođenje postupka zaključenja braka i vođenje matičnog registra vjenčanih; sprovođenje postupka zaključenja životnog partnerstva lica istog pola i vođenje registra partnerstava**

Članom 5 tač. 7 i 10 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisano je da Sekretariat vrši poslove uprave koji se odnose na sprovođenje postupka zaključenja braka i vođenje matičnog registra vjenčanih.

Postupak sklapanja braka i upis u matičnu knjigu vjenčanih propisan je čl. 25-38 Porodičnog zakona („Službeni list RCG”, br. 01/07, „Službeni list CG”, br. 53/16 i 76/20), dok se Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG”, broj 67/20) uređuje zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstava, prava i dužnosti lica koja su zaključila partnerstvo.

Obaveza i način evidentiranja braka crnogorskih državljana, nastalim u Crnoj Gori i drugoj državi, kao i državljana drugih država, nastalim u Crnoj Gori, vrši se u matičnim registrima u skladu sa Zakonom o matičnim registrima („Službeni list CG” br. 47/08, 41/10, 40/11 i 55/16).

Nosilac posla: Odjeljenje za građanska stanja;
Rok: kontinuirano.

- 6. Vođenje postupka za obezbjeđenje učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova**

Članom 4 stav 1 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list CG - opštinski propisi”, broj 31/19) propisano je da je obrađivač akta dužan da obezbijedi učešće građana u donošenju akata od zajedničkog interesa u obliku informisanja i konsultovanja.

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove i Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove;

Rok: kontinuirano

7. Vođenje upravnih postupaka za oblast ljudskih resursa i upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu

Članom 146 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 5 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisani su poslovi Sekretarijata kao jedinice za upravljanje ljudskim resursima.

Sekretarijat u vršenju poslova upravljanja ljudskim resursima: objavljuje i sprovodi oglase i konkurse za potrebe lokalne uprave; vodi upravne postupke po zahtjevu službenika i namještenika ili po službenoj dužnosti za ostvarivanje prava iz radnog odnosa; ispituje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi; prati sprovođenje mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom; koordinira organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima; čuva i ažurira dosjewe zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljuje i odjavljuje zaposlene u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i vrši druge poslove iz oblasti rada i radnih odnosa i ljudskih resursa u cijelini.

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima;

Rok: kontinuirano.

8. Učešće u radu radnih tijela (komisije, radne grupe, savjeti i sl.)

Pravni osnov za vršenje ovih poslova nalazi se u brojnim zakonima, odlukama i drugim propisima, pa se shodno oblasti za koju se formira radno tijelo delegiraju i službenici koji će učestvovati u njegovom radu.

Članom 37 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisan je način obrazovanja komisije za vršenje poslova koje zahtjeva saradnju lokalnih službenika i namještenika u službi, kao i između organa.

Članom 115 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da provjeru iz stava 2 ovog člana vrši komisija koju obrazuje jedinica za upravljanje ljudskim resursima i čine je predstavnik jedinice za upravljanje ljudskim resursima, predstavnik organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe koji je, po pravilu, rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice u kojoj se vrši popuna radnog mesta i stručno lice iz odgovarajuće oblasti rada

Nosilac posla: Sekretarijat.

Rok: kontinuirano.

9. Istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu; obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike; organizacija seminara, panel diskusija i sl. o pitanjima položaja mladih u Glavnom gradu; izrada publikacija o aktivnostima Kancelarije za mlade

Pravni osnov za vršenje ovih poslova nalazi se u članu 5 tačka 9 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada i članu 5 stav 3 Zakona o mladima("Službeni list Crne Gore", br. 25/19 i 27/19) kojim je propisano što sve predstavlja javni interes u sprovođenju omladinske politike i da je opština dužna da isti sprovodi.

Nosilac posla: Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom.

Rok: kontinuirano

10. Sprovođenje operativnih ciljeva i mjera iz oblasti omladinske politike

Pravni osnov za vršenje ovih poslova nalazi se u članu 5 tačka 9 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada i članu 14 stav 2 Zakona o mladim kojim je propisano da Lokalni akcioni plan za mlade sadrži mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, radi ostvarivanja interesa i potreba mladih.

U skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade i odobrenim Budžetom Glavnog grada za 2025. godinu sprovešće se sljedeće mjere iz oblasti omladinske politike:

1) Moj Omladinski klub

„Moj Omladinski klub“ stavlja akcenat na potrebu za postojanjem kvalitetnih prostornih kapaciteta koji su namijenjeni mladima. Omladinski klub treba da pruži mladima mogućnosti da ostvare svoje lične potencijale, da se razviju u svjesne, odgovorne i aktivne članove društva i da kao osnaženi pojedinci doprinose razvoju zajednice.

Rok: I-IV kvartal 2025. godine

2) Građanski orijentisani – osnaženi mladi

„Građanski orijentisani – osnaženi mladi“ ima za cilj da mlade ljudi na najbolji način pripremi za društveno, odnosno građansko učešće i djelovanje. Mladi kao nosioci društva i njegovog prosperiteta treba da budu osnaženi, kompetentni i usmjereni ka konkretnom društvenom djelovanju.

Rok: I-III kvartal 2025. godine

3) Tvoj glas za mentalno zdravlje

„Tvoj glas za mentalno zdravlje“ u fokus stavlja mladu osobu i očuvanje njenog mentalnog zdravlja. Mladi ljudi u najranijoj dobi izloženi su brojnim društvenim izazovima i uticajima, te s posebnom pažnjom treba govoriti o značaju ove teme.

Rok: II-IV kvartal 2025. godine

4) Savladaj alate – ovладaj tržištem

„Savladaj alate – ovladaj tržištem“ ima za cilj jačanje ličnih i profesionalnih kompetencija mladih ljudi. Uz sticanje bogatog formalnog obrazovanja, važno je na što kvalitetniji način jačati i neformalno obrazovanje mladih ljudi, kako bi sjutra bili konkurentniji na tržištu rada, te lakše došli do zaposlenja, prateći trendove i potrebna znanja na tržištu rada.

Rok: III-IV kvartal 2025. godine

5) Podgorica: grad po mjeri mladih

„Podgorica: grad po mjeri mladih“ ima za cilj aktivno uključivanje mladih ljudi u proces donošenja odluka. Uz potrebu razvijanja građanskog identiteta mladih, te usklađivanja

prioriteta u radu Glavnog grada sa stvarnim potrebama mladih, Podgorica treba da bude grad gdje se glas mladih čuje, a njihove ideje i inicijative uvažavaju.

Rok: III-IV kvartal 2025. godine

6) Moja gradska EYCA kartica

Projekat "Moja gradska EYCA kartica" predstavlja društveno-odgovorni projekat podrške mladima u cilju kreiranja kvalitetnijih uslova za život. Pored korišćenja 250 popusta u Crnoj Gori i više od 30 000 u Evropi, kartica podstiče mlade da budu mobilni, digitalni, informisani, proaktivni i umreženi, što na dugi rok pruža mogućnost mladima da participiraju u različitim procesima odlučivanja.

Rok: kontinuirano

7) Unapređenje međusektorske saradnje

Međusektorska saradnja je od ključne važnosti jer omogućava objedinjavanje različitih stručnih resursa, znanja i iskustava u cilju pružanja boljih uslova za razvoj i podršku mladim ljudima. Kako bi se stvorile sveobuhvatne i efikasne mјere za rješavanje problema s kojima se mladi suočavaju, ali i unaprijedio položaj mladih, aktivnosti obuhvaćene međusektorskom saradnjom doprinijeće holističkom pristupu problemima mladih, efikasnijem korišćenju finansijskih sredstava, izgradnji zajedničkih strategija i politika prema mladima, kao i kreiranju mreže podataka.

Rok: kontinuirano

8) Ojačati kapacitete Kancelarije za mlade

Kontinuirano jačanje kapaciteta Kancelarije za mlade dovešće do novih mehanizama za kvalitetno planiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju aktivnosti/projekata, kao i jačanja međunarodne saradnje i kapaciteta rada na lokalnom nivou.

Rok: kontinuirano

Nosilac posla: Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom

11. Priprema Registra rizika Sekretarijata

Na osnovu člana 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, članu 9 Pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola ("Službeni list CG" broj 37/10) i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora u Glavnom gradu uspostavljen je Registar rizika dobijenih od strane starještine organa uprave, službi, javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad.

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove;

Rok: jednom godišnje;

12. Izvještaj o radu Sekretarijata za 2024. godinu

Članom 33 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisano je da organi i službe jednom godišnje podnose gradonačelniku izvještaj o radu i stanju u oblasti za koju su osnovane u skladu sa posebnim uputstvom gradonačelnice.

Članom 13 stav 2 Uputstva gradonačelnice o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu propisano je da starješina organa uprave, odnosno rukovodilac posebne i stručne službe dostavlja izvještaj o radu za prethodnu godinu glavnem administratoru najkasnije do kraja februara naredne godine.

Nosilac posla: Sekretarijat;

Akt: za Glavnog administratora i Gradonačelnicu;

Rok: februar 2025.

13. Izvještaj o realizaciji Plana integriteta Glavnog grada za 2024. godinu, poslova iz nadležnosti Sekretarijata

Pravni osnov za izradu navedenog izvještaja sadržan je u članu 5 tačka 12 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21 i 05/22).

Nosilac posla: Sektor za normativne poslove;

Akt: za menadžera integriteta;

Rok: I kvartal.

14. Izvještaj o sprovođenju postupka obezbjeđenja učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

Članom 22 stav 2 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova propisano je da su nadležni organi dužni da glavnem administratoru najmanje jednom godišnje dostavljaju podatke potrebne za vršenje nadzora nad sprovođenjem ove odluke.

Takođe, pravni osnov za sačinjavanje navedenog izvještaja sadržan je i u članu 5 tačka 12 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada.

Nosilac posla: Sekretarijat;

Akt: za glavnog administratora;

Rok: najmanje jednom godišnje.

15. Izvještaj o radu i stanju u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2024. godinu

Pravni osnov za sačinjavanje navedenog izvještaja sadržan je u članu 146 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da jedinica za upravljanje ljudskim resursima jednom godišnje podnosi predsjedniku opštine izvještaj o radu.

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima;

Akt: za Gradonačelnika;

Rok: januar 2025. Godine.

16. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari iz nadležnosti Sekretarijata za 2024. godinu.

Članom 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada Podgorica, propisano je da Sekretarijat vrši poslove uprave koji se odnose, između ostalog, i na pripremu izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti.

Nosilac posla: Sekretarijat;
Akt: za Glavnog administratora;
Rok: I kvartal 2025. Godine.

17. Program rada Sekretarijata za 2026. godinu

Članom 32 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisano je da organi i službe donose godišnji program rada u skladu sa posebnim uputstvom gradonačelnika.

Članom 7 stav 3 Uputstva Gradonačelnice o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu propisano je da se program dostavlja Gradonačelnici radi davanja saglasnosti.

Nosilac posla: Sekretarijat;
Akt: za Gradonačelnika;
Rok: 10. decembar 2025. Godine;
Nadležnost za davanje saglasnosti: Gradonačelnik.

18. Izrada informacija i analiza iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

Članom 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisane su nadležnosti Sekretarijata koje se odnose na upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu. U okviru vršenja navedenih poslova izrađuju se razne analize i informacije.

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima;
Rok: kontinuirano.

19. Ostvarivanje javnosti i transparentnosti rada

Svi zahtjevi podnijeti u okviru upravnih postupaka i po njima donijeta rješenja, kao i strateška dokumenta, akcioni planovi, izvještaji o monitoringu i sprovođenju strateških i akcionalih planova i dr. objavljaju se na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata, saglasno članu 192 i 193 Zakona o lokalnoj samoupravi i odredbama Statuta Glavnog grada čime se ostvaruje transparentnost rada organa.

Nosilac posla: Sekretarijat.
Rok: kontinuirano.

20. Plan korišćenja godišnjih odmora za zaposlene u Sekretarijatu

Plan korišćenja godišnjih odmora treba da omogući zaposlenom korišćenje godišnjeg odmora koji je usklađen sa procesom rada Sekretarijata uz obezbeđenje poštovanja zakonskih obaveza.

Članom 83 stav 1 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21, 145/21, 077/24, 084/24, 086/24) propisano je da u zavisnosti od potreba procesa rada poslodavac, na osnovu plana korišćenja godišnjih odmora kojeg je dužan da doneše najkasnije do 30-tog aprila tekuće godine, odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju sa zaposlenim.

Obradivač: Sekretarijat
Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Rok: 30.04.2025.god

21. Nadogradnja programa kadrovske evidencije

Cilj nadogradnje kadrovske evidencije je efikasnije upravljanje podacima, poboljšanje tačnosti, sigurnosti i brzine pristupa kadrovskim informacijama, kao i jedinstven način rješavanja u sličnim situacijama planiran kroz pripremu obrazaca rješenja koja će, uz prethodnu saglasnost Glavnog administratora, koristiti svi organi uprave i službe Glavnog grada.

Članom 146 stav 1 alineja 3 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da jedinica za upravljanje ljudskim resursima vrši poslove koji se odnose na vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada;

Obradivač: Sekretarijat
Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Rok: kontinuirano

22. Izrada informacija i analiza iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

Članom 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisane su nadležnosti Sekretarijata koje se odnose na upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu. U okviru vršenja navedenih poslova izrađuju se razne analize i informacije.

..

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Rok: kontinuirano

II. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

1. Administrativni poslovi u primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju

Poslovi prijema, raspoređivanja, evidentiranja, otpremanja i arhiviranje akata i predmeta, vođenje propisanih evidencija, distribucija pošte vrše se u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni list CG”, broj 47/19).

Nosilac posla: Sekretarijat;
Rok: kontinuirano.

2. Administrativni poslovi ovjere prepisa, potpisa i rukopisa

Članom 5 tačka 7 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada propisano je da Sekretarijat vrši poslove uprave koji se odnose, između ostalog i na ovjere prepisa, potpisa i rukopisa u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni list CG” br. 85/18 i 3/23).

Nosilac posla: Odjeljenje za građanska stanja;
Rok: kontinuirano

3. Administrativni poslovi za mjesne zajednice

Članom 28 stav 1 Odluke o mjesnim zajednicama propisano je da je ovlašćeni predstavnik nadležnog organa dužan da prisustvuje zboru građana, vodi zapisnik i vrši druge administrativne poslove.

Nosilac posla: Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove;

Rok: kontinuirano.

4. Vođenje službenih i drugih evidencija

U skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", broj 47/19) Sekretarijatu se vode sljedeće evidencije: kadrovska evidencija lokalnih službenika i namještenika; evidencija internog tržišta rada; evidencija podataka o kandidatima koji se prijavljuju na oglas/konkurs za popunu radnog mesta; evidencija o licima koja nijesu izabrana po javnom oglasu, a nalaze se na listi za izbor kandidata; evidencija predmeta po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; evidencija o učeštu predstavnika NVO u radu radnih grupa za izradu akata od opštег interesa; evidencija zahtjeva stranaka za pružanje pravne pomoći; evidencija objekata i opreme koju koriste mjesne zajednice; evidencija o ličnosti u postupku osnivanja ili statusnih promjena MZ; evidencija izrađenih, uništenih i pečata oglašenih nevažećim; evidencija o licima zaduženim za upotrebu i čuvanje pečata i dr.

Nosilac posla: Sekretarijat
Rok: kontinuirano

5. Vođenje evidencije pokretnih i nepokretnih stvari koje Sekretariat koristi za ostvarivanje svoje funkcije

Pravni osnov za vođenje navedene evidencije nalazi se u: Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonu o državnoj imovini („Službeni list CG“, br. 21/09 i 40/11), Uredbi o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini („Službeni list CG“, broj 13/10), Uputstvu o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini („Službeni list CG“, broj 47/11), kao i Internom uputstvu o načinu vođenja evidencije i popisu imovine u svojini Glavnog grada broj 05-400/20-713 od 12.02.2020. godine.

Takođe, članom 5 tačka 14 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21 i 05/22) propisano je da Sekretariat za lokalnu samoupravu vrši popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaze Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina i dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine.

Nosilac posla: Sekretarijat
Rok: jednom godišnje

6. Vođenje službenih i drugih evidencija

U Sektoru za upravljanje ljudskim resursima vode se sljedeće evidencije: kadrovska evidencija lokalnih službenika i namještenika; evidencija internog tržišta rada; evidencija podataka o kandidatima koji se prijavljuju na oglas/konkurs za popunu radnog mjesta; evidencija o licima koja nijesu izabrana po javnom oglasu, a nalaze se na listi za izbor kandidata; evidencija o korisnicima ličnih podataka saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti; evidencija o plaćenom odsustvu; evidencija o korišćenju godišnjih odmora; evidencija zaposlenih u Sekretarijatu koji koriste prava po osnovu privremene spriječenosti za rad; evidencija o varijabilnom dijelu zarade i evidencija zaposlenih koji su radili nedeljom.

Nosilac posla: Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Rok: kontinuirano

III. DRUGI POSLOVI

U okviru ove grupe poslova u Sekretarijatu će se obavljati poslovi dostave pismena čije se uručivanje vrši preko mjesnih kancelarija i distribucija anketa i upitnika u postupcima konsultovanja građana preko mjesnih zajednica.

Nosilac posla: Sekretarijat

Rok: kontinuirano

Broj: D 06-019/25 - 887
Podgorica, 22.januar 2025. godine

Slađana Andušić
sekretarka